

Kako da se pripremite za opasne vremenske uslove – Da li se vaša djeca osjećaju bezbjedna?

Vi već znate kako da brinete o djeci da budu fizički bezbjedna, ali kako treba emotivno da ih pripremite za opasne vremenske uslove?

1. Razgovor sa djecom o opasnim vremenskim uslovima je od pomoći, ali pazite da to ne bude jedino o čemu ćete razgovarati sa njima.
2. Ako vam djeca postave neka pitanja, držite se činjenica bez previše detalja.
3. Djeca se ugledaju na odrasle što se tiče ponašanja, pa pazite da zadržite prisustvo duha.
4. Objasnite djeci plan vaše porodice u slučaju opasnih vremenskih uslova, tako da ona znaju kako da budu bezbjedna. Pogledajte www.qld.gov.au/getready za više informacija.
5. Ograničite pristup vaše djece pričama u medijima o opasnim vremenskim uslovima—odrasli treba da budu uvijek informisani, ali djeca ne treba da gledaju satima zastrašujuće prizore.
6. Kada se približavaju opasni vremenski uslovi, budite blizu djece i držite ih na oku da znate gdje su.
7. Razgovarajte sa lokalnim ljekarom opšte prakse ili nazovite 13 HEALTH (13 43 25 84) ako vas zabrinjava nešto u vezi djece ili vam treba pomoć.



Australian Government



We get up again



Queensland
Government

BOSNIAN